

● ДЪАЛАТА СУБЭТИН МУНШАБА

Эхний байнгын А. А. Шадрин салаан нэгдүгээр
сүбэгийн уучиратгаах мунхагдар, ханшын да
хирдугаар нэгдүгээр, итг санаа сүүрүүлэрийн буол
да. Нийлмэлээр, ехотгарын собулэгийнн Болугур
дараа дараа нийлмэлээр байнгынтаранцаа, М. Г.
Болугур, В. М. Тимофеев бигэрэгэннээр, атын үлэр
дараагийн барбят Н. Н. Дягилева оннуугар дараа
дараа сүбэгийн састаабыгар удуу байнгынн собул
эгийнн э. т. Н. Н. Яковлев нилээрлиннээ. Олору сар
дараа байнгынн собулэааччылар үлэ салааларын
дараагийн сүүрүүлээр эйгээрн туһууан нийлм
элээрнээ.

Бийр бастаагчид «Социал-Экономический кри-
зис» уламгаарыг бийрэг үзэлтэйниэрийн ту-
двалыг бийрүрхуу улуугаабыг хэрэг удирдлагын
хүснэгт М. А. НИКИФОРОВ туруурда.

Энгийн хөгжилт үерхэх дэмэлын түмүктэрин сэрэг учуу-
алар, үөрэтэр-шээр тэригэлээр үгсэ буюулбут сага-
арч дэмэли сагалыыр субо муниахтар а бийнхүр
дэмэлигэринэн обществениность кыттылаах арыл
анларын түмүктэрин, одортон үөсөөн тэсвэр со-
хотара сиһилин тохтоото. Үөрэтэр-шээр үлэ
бюмаalara уустуктар, эшиэгтүнхүстүхүр. Сага
субоулунэн, педколлективтарга айымнылаах учу-
у саһиан үөсөвиллэр, ситиһиллэр суох буюбатах
а буюу тэңэ мытыллабыт нәһилэиньэ муниа-
хтар мана бөлөгтөомитин курдук, үөрэтүттэн ил-
а гонстан иһэр. Ого бәрээдәги кәһнитэ, арыгылаа-
х үөрүү, худугтүннәһин сыллата диригинир, ах-
тән өттүнә ұлаатан иһэр. Бу—намыһах туруктаах
аһианай олох-дыһах үөскәһинит көстүүтә. Иккүлп-
а үөрөх тәригэләрингәр материалнай-техническай
аһиаран сайынварыһа, көрүлләр ороскуоттарга
аһиарын улам сарбыллан иһэр. Маных кәмгә оскуо-
ла аһиардыһа бәйтәтин кыһалдатыгар хаалаар
абаллабат.

[illegible]

Исхилдэгдэн, «Сэтгэ 9 ыйн түмүгүнэй бюджет туо-

дуутун тувшуан» Одьудуун изилилэгийн баһылыга А. Н. СТАРОСТИН отчугтаата. Бу бонауруоска узууустаады үн управлениетын начальнигын солбу-
йааччы М. Ф. Толстоухова бэлэмнээн киллэртит ин-
формацията истилиннэ.

Нийслэлээс дефициттэйх бюджет ийнхэн үзлээний өлүс уусуу. Аяара барьх материалын ороскуутарса улахан. Бу ыстатийа нэрүүлүбүтүтүн 4 төгүл улажтылаах. Ол матырийааллары атымылааныга, коммунальнй өнгөлөрү төлөөлүтүгэ, транспюрка, сибээсэ улахан. Ороскууттары сарбийныга үлэ барбат динр өлнэ тутах. Сорох объектары ийнх сыдытмытан илгары, букатын да төхтотон хэбйинн курдук дэрхалыр ылыаыбыттар. Ол курдук, Сыйталаан кичини дьыгэ бийыл төнбруулан үе сиринэн үлэ-нэрэ, библиотекага атын дьнэ буулалубут. Орто оскуола ийнх улахаң кониустара Одыулуунаады нөлү-техиническай лицей котельнайыгар холбонмут. Сибээс өнгөлөрү улаатан, үлэлнир 11 телефонтан 5 точка крээртылабыт.

[illegible]

Сүбэ мушых көрүүтүгэр, бисэргэтинигэр «Маарыкчаан» атын-содотфонна компаниятын тэрийин туһууан көрүлүннэ. Маныаха информацияны улаус баһылымгыя солбуйааччы, тый хаһаайыстыбатын управленийтын начальнига Н. Д. ПОИСЕЕВ иһитилиннэ. Бу компанияда тый хаһаайыстыбатын бородуусубатын өгөрөөчүлэри сэргэ агропромышленнай ситимнэ кириэр бэри тэрилтэлэр, хааччыйар структуралар бэри кириэхтэрэ. Бу бэйэтэ расчётнай сёттоох, үнтээх-харчылаах, аахсар, тутууар, эргинэр компания буолуохтаах. Ол туһууан саһилин суруллуоҕа. Оттон дыһалта сүбэтэ саныа компанияны тэрийини биһирэстэ.

С. СМЕРНИКОВА.

С. СМЕРНИКОВА.

СТУДЕНТ ДИЭН ТЫЛ ЭЛБЭБИ ДА ЭТЭР

Говьрутаагийн Д. П. Коркин аатынхан ЧРОСПО-ын
дотой гаднадыгтар ЧПУ-га бийлэл сайга кирибит сту-
дентуудыг сүрэхтээний буолан ааста. Уонсайа 38 сту-
дент араас кэрүүкэртэ дьарыктана, үөрэнэ калиттор.

даларгүй арахсан, бэйлээрийн икнн ардчилалыгтар бор-
доох күрэхтэйийнн итгиллар. Күрэхтэйийн түмүүгийн
хүчлэвч хамтадаа өнхидэ. 5

[illegible]

Океана ПЕТРОВА,

«Чэчир» телестудия корреспондента.

Д. П. КОРКИН ТӨРӨӨБҮТЭ
70 СЫЛЫГАР АНАММЫТ
ДЫААЛЛАР БАРА ТУРАЛЛАР

Борзна ЧРОСИО ахвой саалатыг уудучулаах тренер, педагог Дмитрий Петрович КОРКИНГА аналлаах научнай-практической конференция урдуу тайзыга мытылына. Конференцияда ученайдар, Спорт министрствотын үлэнттэрэ, спорт петеай-цара, спортсменнар кыттымын ыдылар. Д. П. Коркин үлэти киэниик сырдатыллына, научнай өттүнэн ыры-тылына.

Кизилтүн «Абылай» Санындагы киндер ахты
бичеро бузла. Бу истиг-норох кизилтүн Мария
Николай Урванцевтар. Н. Савин, «Айон» трио
хо, д. а. концертара кизилтэ.

Бүгүн ЧРОСНО спортаалыгтар Д. П. Көрсин бирин-
лнгар республикатаады турнир уонда үөрүүлээх би-
чэр буолаллар. Бичэргэ СР Правительствоотын чи-
лиһингэ кыттыыны ылаалара куутулээр.

Ийэбэ махтал—
туохха да тэнгэммэт
сырдык иэйии

Күн-күбөй ийэлэр күнүмүз иретте ийингизин ийгиз-
йиз хас бириндин ийэл алаһа дыйгынтар сурдыв, умуу-
лубат уоту сагар. Быйылгы Ийэлэр күнүмүзүн быраа-
лышымыга биир билиэ ойдобулу билин Герой-ийэ-
лэрбитигэр хааларыада, Ол күрүө, Республикалаа-
ды дыйа илгизин уонна оро аймах дыйааларыгар бо-
митет «Большая семья» дыйа үһүс кыныгыга бөлүөттө-
нүн күн сүрүн көрүүгө, Бу күнүмүзү билин улууэ
иниһибитигэр уктар Герой-ийэлэрбит таһырдылар.

Ийэлэртэй бэрхсаттар оюолорын эхлэнт—тагш-наран, шигшээ-үрэгтэн кинд-дөөн өнгөртүүр хүнзэгдн гүбүктэрин тэбхэн хас бипрүн бөйлэрэ тус-өлөхтөөх-дэахтах, нитэрнэстэх, дярмстаах дэа-буудаллар, Бинигдэ килэрнэлибүт ийэлэртэн саа-тарын саамай адалара—Муугудайтан Васильев В. П. Герой-ийэ билигүн 82 сааһан туолан, мар-дьяр кэмнгар өдөрлүн-сүмнэрин танталларыгар би-гүнэн нүс-хас өлөрөр гүб-ама кинтэ. Хөхсыттан Егорова Е. Г., Соловьев ийэлнэгүтэн Пудова А. П., Чурапчытан Макарова Ф. П., Муугудайтан Синцева Е. П., Аладартан Белова К. П., Хайхасуттан Ой-пенникова В. О., Хонтодогтун Носенко А. М. Д-өд саастара сэрлн-дөөрүдүү килэр аснута, кил-лэр килараларыттан удлах дэах килара тэбх-күд-нэ үдхтөн үдэгд үнээрмэлдэктар.

Дипломни-уооттары, ордуна иорудары табы-
нан узлени-хамнаны илтиз сабалыр, даража
уонна улус олоор тохтоо кутамна оор ийла-
бит элбэхтар, Холбоор Хадаиртан Луиза Е. В.
Алексеева А. В., Чурапчтан Васильева Б. С., На-
тонова Л. Д. уо. д. а. Ити кини оло кутариллибит
рой-ийэлэрбит хас олордиллэрин кутарынан кил-
тохо бадарар ийэлэ хабан суруйон сон. Торо
пүт олодоро хараа кимэх, удьуор тохтооччи, үлэ-
дөөн буолбуттарын дьон-сэргэ килтиир, кэли тутта
Кинилэр олодору оркеструга республикага, улуу-
ка биллэр үлүсэни дьонно үүнн тахсыбыттары
кили уорс-кото баалаатир.

Одоо — тагараа биригчид урдуу дээдэ. Онтон үнэ
байн нь хойношных сүүлээх ологу мал буудан ол-
рон нэвчлн хийнхээ рэ барьтыгтар дэбгитн шайм
дыбат. Бийнги улууса итинхнн мун-мунш д
кэргэттар арайлаа суухтар. Олортон биридэстэрин
Толэй нэвчлэгчтэи төрүтгээх Марфа Проконьен
уонна Федор Смирнович Смирновтар буудалд
Ылаа буудан, хормо дынэи ачылдэи. одо төрөт
олорбүттар тэ сыдын туудар. Бийэл шаймал ком-
сыбайл батынн көрүстүдэр: Чурагчттан с.риг и
тмылаар, ууус бочуоттаах гэрэзданин Иван М
хайлэвич Павлов картэнииниш Анастасия Михайл
намын, Хайахсыттан Елена Анисимовна уонна Ко-
стэнтин Төрөтывич Ариакөвтэр, Хонтобйтон Ва-
лэра Константиновна уонна Василий Елисеевич Та-
букиннар, Мугудайтан Татьяна Васильевна уон
Ксенофонт Колмонович Аммосөвтэр, Адагартан Еле-
Макароовна уонна Михаил Никифорович Тимофеевтар,
Елена Васильевна уонна Петр Гаврильевич Полонин

Улуу бары нийлэрингэр сүрднэ хайннлээх бэр
һынныгынан истинтан-истинг эсэрдэ тылдарын ам-
быт. Оруутун доруобай сымдын, иинингэ ыра
наалаах, үгүз дууһалаах буузын, орологут-сигин
гит, аймах-билэ дьонгут ситһинларивин, үөрүүдэ
нэи утуттанан дьоллоох-соргулаах олохтонук. И
мичээрэ хаһан да уостубатын, нйэсэ таһтал, мах
тылларэ өрүүтүн истинг буоллуһнар!

Мария САВВИНА,

улуустары дьинэ көргөн позитивтатын уонна со-
циальной көмүскэл управлениетын специалида.

СҮӨНҮ КЫСТЫГА: ОТ АҢЫЛЫККА

[illegible][illegible]

Хэлүүсн элэр буулаххаа, өсчө аасныг үчүдэй үүнүү-
дээх сэдэс үчүдөөн, 1998 сылта үлүүс социальный
санааны түөрүлгөн тодоругаа унна хонтуруолта
санаара санаатынны. Ону олоххо аналэрин—ты
хайайыстыбатын уураагынын күнээди тэрийэр
үлэнттөн байаачы түтүлуктаах дин бипрдиэ эти-
диннэ. Онуоха, бистатаи, хэлүүс тыа хайайыстыба-
тыгар куруга каластык аналэтинна, санааарала-
рынэн холбурдунна. 1990—1992 ес, кытта тэриэ-
тахха, сүөһү төбөгүөн ахсааны кэниини сыдыары-
гыйылаан кэлэ, өрдүк маанар инах икки төгүл ач-
чыата. Хэлүүс баайынай хайайыстыбаларын ылар
ирөөтэ улахан. Маныха ифилэнтэр дьахталара
тыа хайайыстыбатын бипуруостарынан, чуолаи
социальный санааны тодоругаа, бипрэ ороонн үлэ-
дэлэниирэ кылдыбат. Дуннор, кэниини икки сыл-
та сүөһү төбөгүөн ахсааны стабиллэтииланна, ө-
лүнэтин санаааа бээр, ол эбэтэр сүөһүү итинтэ-
тинтөн аналлар бипрдуусууяна оморуга түр
дэлдэр санаатын тодоруклар кыахтаахтар.

[illegible]

Огноо эгцлэсрнээ, бү дээд алтынны бастай ку
нуудад туруугаан 20700 мяах сүдү, ол нингэр 897
мянныах, 13252 сүдү, ол нингэр 5473 баа, 1603 с
бинингэр, итингэр 37 ний сибинингэр баар, Хаахайн
тыбидарнаан млар буслахха, үс коллективнай пред
приятведарга улууса баар мяах уонна сүдүг ту
вооннаадыан 6,3 уонна 18,7, бааһанай хаахайн
базардгар 25,3 уонна 43,1, хаахайнай дарга (нелинэ
нлар) 68,4 уонна 38,2 бырыһаннара ниталлар.

Сүүхү ашигласныг бэлэнцэтэ, Бийнал бэлэнмэнхит 30280 тонна огтуй нитингэ хаалар сүүхүгэ анааг 38797 тоннотэ угхадунна, ити ашигэр табварьстибала ралан 3220, бааһинайдаралан 12375, нийлэлэннэл илэ 23202 тонна, ити дороохой ашигынхтэ ураты сү мэлһинлэх ашигнал, ол эбэгэр сийлсэ-209 тонна, кон центрироһинай ашигнал (бурдук) -385 тонна баар Бийнал бурдук үүмэтэ, ити 200 тонна сийлсэ сүмчлэ

УЛУУС ДЫАЛАТТЫГАР

ЫЙДААБЫ ПЛАНЕРКА

Норхот хаяаиймэтибатын салга тарилгэзэрин салга-
вааччыдарын, улауус даһиалгатын ууравлениеларын
пачадыниетэрин түмэн ыгытлалар тайдайы планерма-
ны баһыдын А. А. ШАДРИН салгаан ыгыт.

Баһылык ишләрн тылын узууска буудан аяспан
уонна ыатылла турар событчылартан сыйалыр. Ба-
статан, анабыллар туустарынан, Бэйэлэрин сайабы-
ландыларыгар олобурун Алабар уонна Болугур ис-
кэннэстэрин баһылыктара В. М. Протодяконов, Н. Г.
Михайлов бу дуокунастарынан бөхсодоммуттарын,
биилэр өппүлэригар Алабарга В. М. Тимофеев, Бо-
лугурга оскула директора М. Г. Козуров, бу дуоку-
найын биригэ дуоруолдон, баһылыктарынан анамма-
тарын ийитиниэрдэ. Улуу дьаһыматын баһылыгы
социальной биируостарга солбууйаччы э. т. И. И.
Яковлев, бу ичинэ «Күнсий» КПИ директора, аманан
үтөлөн эрэрин биллэтиниэрдэ.

Улауска улахан дыһаллартан билиээн хаймагар умууталлар сина үөрэх дыһыын сасалыыр муһуула-
тара бэйыл пайилликтэринин общественность кы-
тылаллах кытыллыбыта буолла. Бу түмүгү улаусе ды-
һалаттан сэлбэттигэр анал боннуруос билимтыван
көрүлүхөттөөх. Иниикитин да минник хайымскаларга
пайилликтар статустара кэргээн иһиэхтөөр сина-
лыына. Бүтүн Россиятаагы бараччыс акциятыгар
кыттын улауска кэргэ айбуулу ылбата, бу күн эри-
ахтэтин аста.

Бишр «Мяндагаайм» табиарыстыба бэлэмизэбитэ, 285 тонна бурдук аһылык (зернофураж) салгыга угулунна. Итинэн аһылык балансатынан ылар буоллахха, зоотехнической нуорманан кыстыкка 47,0 бырыһыан аһылыкка эхирдэбит, ол аһыгэр дорооххой аһылыкка 79,2 сүмөһиннээх аһылыкка 0,2 уонна концентрованнай аһылыкка 2,5 бырыһыаннаар эрэ. Бишр усулуубунай төбө 8 центнер аһылык единицата тиксар. Бу жаспыт кыстыкка 7,0 ус. ед. этэ. Бэлэрий курдук, тастан тизэлэн кэлэн комбизоры саннааһа суох аһылыктан кыалдыбата.

Манган көстөрүмүн, сүлөү аһылытар ирдэншлэр
нуормада тийибэт кыстыгы буллубут. Сорук, тэрээ-
ни үлэ бу тула түмүллүүхтөөх. Бастатан, аһылын
куукуналара таршиллэхтөөхтөр. Табаарыстыбаларга

ТЫА ХАҖААҢЫСТЫБАТЫН
УПРАВЛЕНИЕТЫҒАР

бүсрдин. Нийрэйгэ, сага төрүүхэ эмтир-сэртэр
нууныар, аһылык нууныарын эмнэ көрүнүүлүүхтээх.
Сүрхс дьаһаллар ыһылыбытара санатылыһа. Ол
курауы, Хадаарга уонна Чыаннараба 60-нуу-90-нуу
тобо борооскулары нэһилэһиньэ дуогабардаһан көр-
дөрө бүрдүлэр. Сылга аһылыккы күүскэ кайрэр тү-
бэлтэтигэр трактордары туруоран үлэстэр учуу-
наахтаах. Тыйа хаһааймстыбатын уонна сорууонка
министерствотыттан 600 тонна көмүсүрүмүүн хаа-
чыларыгар сайаапканы түһүөр дьаһалга этиһинэ.
Зөөтөхнөһөскөй нуорманан бүтүрүгү кыстыһа 22120
тонна сүмүһүннээх, 11460 тонна концентрироланнай
аһылык тийбэт.

Итн бэлэгшилмэнийг хийх хавгайг бичихийн тулд министертөвтөн улаусна үзлээсбт б нийтлэлтэ компесята оосо сэтгэлээрн турурда. Көрсөснэ түнүктэлмнээрн нхр ринарн департаментн начальниын солбуйаачны А. П. ВАСИЛЬЕН турурда. Ол дыксинээр. Бастатам, көрсөснэ рлабн Одьулуун, Хонтодо, Хадаар нйкнлэктөригэр сымдын көрбүтүнэн, хабаларыгэр да сүөһү туруга мөлтөх, ырыган сүөһү элбэх дигн бусдла. Мамнык түвэлтэдэ анардас от аһылыкка сүөттанар тутах. Оттон, этлэллбитин курдук, сүмэлнннэх уонна бурдун аһылыгы санааһыарга ута сүөх. Министертво спецнаистара обнн аһылык наадатын төһөбэлэон мйдылар, сүбэлэстилэр, бэйэлэрин отгүтүнн концентрованнай аһылыкка удуустан пшрар сайаанканы толорууга үлэлэлһэртэ, контурулаһаһаһа эрннэрдэлэр. Бэйгэ талабы, билабы туһаны көрүвэр сөбүн эттилэр. Сүөһү туруга мөлтөбүнн сымтаганинах ырымылар туруталымлдарынан, ветеринарнай сулуусна үлэтэ күүһүрүөхтэсбэр, эмнэн хайчмалдыгыга санааларын үлэлэнишилэр. Мамнаха дьон доруобуйатын көрүү сылта бирдэ прдэнэр буулаарына, сүөһү туберкулезка, лейкозка бэрэбэрнэтэ сылта нкннэтэ ирдэлэрин холбоурдлагыларга

Специалисттар сүрөүнү цитин, уулатым технология-
тыгар уюна бүгүн баар балайымына турутар түмүн-
тэленинээр толкуйдатта. Ол курдук, кинилэр бил-
палларынан, билгичин сүрөү урукку прднэр наука
этинтинен пннлден-уулатылдан кэлбит эбэтэр гене-
тическэй потенциалла үрдэбит кэмнгар үлээн оло-
робут. Мантан салгыы кэхтин кэлэр. Ошон бөгүстөр-

А. А. Шадрин быһаачы тирээл турар соруктарга киирэр. Бастаан, кыстык боһурууһа турда. Бэлэмнэни үлэлэргэ коммунальный управление (В. И. Нонгоров) сөптөөхтүк ылымбыта бэлэмтэнэ. Элбэх чөлүтөр түһэриң үлэлэрэ үмүрүйдүлөр. Котельнайдар, Мырыдатан уратыга, сызаны биэрдиһэр. Хаһа да сылаа-бар элбэх котел оһохтор, сантехнической оборудова-ниелар ылымныһылар. Быһага, котельнай хаһаайыс-тыбалары саңардыы үлэтэ бирда. Ити араары, тэрил-тэлэр ылымбакка, бииргэ үлэлэспэккэ, дынг барыах-таах үлэ сөптөөх кэмэйгэ өссө да кыайан комүскэ-мэтэргэ сөмөлүннэ.

Нэгдсэн төрөлжилтээр, ул-харцы хамсаашиныг үндсэндээ анхны, төлөхүү бэлтгана мөнх-туурай бүх дараагаар. Икхийнээр, өөдүгэр түгээрш хэлээрчигэр, холбоур, түтүү, суол төрлөөрээрн биднийг мөн баран үлээлэйн тутах эбит, тодо дүтэххэ, бэ тарилтээр мыххара кыра диги бнр түмүүр бодуулун. Улахан нээмийдээх үлэ коммунальнр халааиыстаа нонгю баранг сөнтөөр бийдлэ, төрөлжилтээ бодуулн.

Котельняйдар турууларыг заримань нь комму-
нальнай хадгайгаар уиреклениетэй, начальнигтай
сэлбуйлаачи А. Ф. ОКОШЕННИКОВ онордо. Бала-
һананна чогу, неби тэийнхүү хуу гугтардаах. Куй бү-
гүн Харбалаахтун 2000 тонн чогу тугуонунан захсан
аларга дуугабардаһан, тизэлэн кэлэ турар. Чох хан-
чмстыбата мөлтох, 6660 тонна Бастээхтэн кэлнэхтээх.
Оино сага барбыттар. Тизбэр-таһар үлэ кинэтээһин-
нэх. Барыта автомашинналаах 20 кинэ кинсэтл-
либт өрөөри, өсөө да 10 автомашинна наада дигн
буолда. Өгтөн неби адалыыга спец-автомашинналар
тигйбэттэр. Маньмаха быйыл кыһын 5 кварталына

га, искусственной сэмэлээнийгээ болгохыг
руохтээх. Буу хэтийн савьлга, нилээхэснэ
холобурданна. Үе тайзарыстыбага савьлара
ка» эрх сага дээр буолла. Ний савьланы
бнэрдий оюу ылазлыбыт. буу «Чиванара»
тайбага нэм арыый—3,5-дны оюу.

Консептнинг, информациялары иетиги ин-
изердэр, ити туруоруулубут сорукуртарга ани-
сага-нига суох буолла. Табаарыстыбаар проро-
лэро Н. Н. ХОП, Н. А. ФЕДОТОВ, В. В. НИКО-
тоонун уустук быһыыга-майыга ытыллы-
абынылар. Ол курдук, «Мындаарайыга» саа-
лаан уутун, кини уоскуһин сөдүллэрин түрө-
сэргэ оттоонун тэтигэ тутулдан ытыллыбыта
энеси сайынны уот баһаардара мэлэб-туорой
буттара, хоромунуу таһаарыыттара истаа-

«Чыаншара» табыарыстыба 5 эвентуттан ийне, һөн-оттообут. Мугудай кэбилэтиги байылыи. ТЕРЮТИН сүүрүк сыягылар дьылларылар тону тарта. Маны улууска кииктөөн бһаһар хаһаайны булар, үрөстөр икэдатыгар санаһа.

Эбнн аймыгыг өнгөрүүга табаарыстыбалар эр
эрэ өттүргө кылаллабын көрсэттилар. Урууада
булар үп-харчы да, комбинорм да сөөбүнүн ийи
нын санааттылар. Ыдыллар бөрндүүлсуйаны биле
та, чуолаан бу тирээн кэлбит сөөбүнү хаассыба
рүүгэ, туттарыыга, табаарыстыбалар сийини,
биыр: бэйэбит бас-көс быһаарабыт диги хобалаан
көксөтөн табыста. Холобур, «Мындабайы» табча
тыба председатели Н. А. Федотов: «Эт санаата ири
тажына сөөбүнү итэбит. Сибииниилээххинт. Эп и
тарбааныт, сөөбүнү бэйэ ис наадыйыматыттан эр
рөн алырдухунт. Плен-атыыга 120 сылынга тутту
нут. Ол атын бэйэ дыонугар, хамнас сөөтүгар бер
да... Адыс мксватахха, сөөбүнү хамнас ийини сөө
гар тарбатан да кэбиннеэххэ» экин сөн.— дикт. Этте
«Чыапчара» табаарыстыба председатели М. И. Ха
«Туймаада-лизинигэ» ийин төлөһөргө амаллаан сөө
нү «Агросиаб» АО венүө туттарарын туһунан план
нарда. Кестөрүн курдук, табаарыстыбалар ийини
тэ, улуу наадыйыматыттан араах тураллар. Топ
рүүтүн, баайынай хаһаайыстыбаларынын сайдар ко
минтерг бөрөстөбүтүллэрэ сөөбүнү туттарыыга ийи
комбинаты кытта биригэ, дуогабардаан үлэни
рин эттилэр. Быһата, улуу интэриһини сал
баайынайдар эрэ эбит диги санаада ийилин.

[illegible]

Итнэн бу муһных быйыл от аймык датила уоскуйарга тэрүүт суогуу, оттон сүлүнү киһиттэн бөрөдүүксийаны ылымыга улуу сэмэти сакааһын толорууга ордуу табаарыстыбалар түрүр инициациялаахтары көрдөрдө. Ол ээс уһууһун уосайынан, государственнай ойбуу суогуу тыһытаһар эбит эрэри, улуу баһылаһар реформачы Н. Д. Понсеен машина чуолкайдаабытына, бу эт бары көрүнөр баар буолуохтаах. Ол үрдүнэ иһл, кэтэбэмдээһин чахчыта баар.

C. CEMEIROA

котельнай бу уматыгынан хааччылдыахтаах. Ити «Ремтех» предприятие өссө биир автомашинаны туруорууахтаах. Күндө 3-түү тонна нефть үркүтүлү кылыныгы бытарган тынныларга ити 5 тонна тийиһэ.

Удус дьабалтатын өттүттэн баламанын
пөрөгө туох үн-харчы буудалара бу
үлөлөргө берилээр. Ошон ордуу тэрилтэлэр
дуогабардаһар наадата ийызынна. Бу
үрлөтүбө, тэрилтэбэ үбү-харчыны да
дөн баа санаа этилиинэ. Харбалык чор
нэн, Дьабарыкыттан адалтарарга кезелти туу
таһар автомашиналар 18 иһиликтэн 16-гар
Аварийнай водовозтары тутары эмнэ
туох.

Сүбү кыстыгың, эти туттарың ханчааның
бөлсү туһунаң баһылык солбуйааччың Н. Д. И.
СЕЕВ, улууска атылаңар бородуусталар сыялы
гар «Чурачы» потребобщества председателю
ПЛАТОНОВ, электро-уотунуң ханчылың туһу
улуустаары электрической ситимнэр начальнигы
Г. П. КАРДАШЕВСКАЯ, суолу өгөрүүгө, тутуу
рилте начальнигы Н. Н. ПОНОВ уо. д. а. информ
лара истилиннэ. Бу тарылталар үлэсиргэр бай
бөйөхүн сыанабылың өгөрдө, чопчу сорууда
руорда.

Түмүтөр А. А. Шадрин тустоох салгаларын
тук болуурустар бааларын ийан туран, өзөрү
дөө, ийилгилерин өзү-саваатын түмүтө, ойло
тө, кыстык ыраакаттарын бирге тутууан, түм
туоратынсыра ыгытара.

C. MARCHIONI.

Д. П. КОРКИН ТӨРӨӨБҮТЭ 70 СЫЛЫГАР

Биир түгэн сырдык өйдөбүлэ

...ага есептер бастыкы алгардарыгар, оскунда ийишэн
ай булалар, мин эини тустуук буолбуттаарым... Кор,
ай кутуук көгүдү тустуу бары айга дынуун көгүдүүр
ийиштээх көстөрө күүһүнэн буолбута. Ити хамсаа-
быннан бөл мин эини туора турбатахпын. Ол айтар
экинчи арыас, ээдийи гардыстыны баара. Биһирэ үө-
лөһүмт улааттарбыттан Вячеслав Карнов собуруу
бары түстөн кэлэрэ... Ол аайытын киини улаатан,
көксүн, көрөтийди уонна хайдах ара сүрдүүтүйэн, түс-
птинэн көстөрө... Көгүдү тустуу, Орус сана, сонун
экинни ураты үчүсэй бэрээдэги бары өттүнэн арыйар
айга ээ—Чуригыча көгүдү тустуу сайдыбыт исто-
русунай сукулаталаммыт сыллара, Отчизлерги Чуран-
чылар! Айи айдуу бары уһугар билэлдэрэ абазот!

Финляндтун учууталлара тустуу сөннэтийн үлэ-
тин салгалалара. Күнн-күөн сааланы талэри талга-
лэлибит тустар маакка күнү быһа бэргэлэ кэтэ-
лэрип нэгэхэтиһэн тагнары хойуостан сүннүбүтүн
эргийн эргий да эргий буоларбыт, Уолаттар холку-
һун ити эргилдэрин туоруулаара. Мин буоллабына
иһэһэ, бирдым быста сыһан, туоруурум. Олус
көтөрүн. Күннэ дилэбэр сыккырыыр тыным эр-
эһэ, Ойуоха эбиһ төрүт да көтөх бэйэм улаханник
эһим, дүдүйбитим. Маһнык буоллахына охтуу-
һун дии санаатабым буолдо, эр хаамым килдэри-
һэһэр савкы сарсымар учууталыттан тустуу сөн-
нэтийтэн көңүлүүрүгүр көрдөстүм. Ойуоха кийим:
— Бу бөһүлүүһү Дми́трий Петро́вич Коркин эр-
эһэһэ. Күннэтэн көңүлэтэ, — дииэ.

багтааг дуу, ойдуум дуу, Дмитрий Петровича
дундгар тийднэ. Төллөрүм дээн сүрдээх. Отгон
дундгар өвнөөфөр улахан курдуга. Харахнын бына
сан бараг, ааны аба багтаатым. Дмитрий Петро-
вич дундгар аргыннахтааи олоор эбит. До-
дундгар.

Дмитрий Петрович, улахан наадалаахын...

Оан Аянгов Кызааннаах изилдизгир төрөөбүтэ.
Аарылар Аарылаахха ааспыта.

Чурапчы өрто оскуолатыгар үөрэнэ сылдьан тренер Д. Н. Коркин көмүл туустуутун секциятыгар дьаһытмынута. Ити 1958 сыллаахха этэ. Оскуолаҕа үөрэнэр кэлигэр 1959 сыллаахха саамай чэпчэки ыйааһына улааттар ортолоругар республикаҕа чемпионналар. Өрто оскуоланы бүтэрэн баран, Чурапчыга биһир гыа спортовет инструкторынан үлэлээбитэ. Тренер булар баҕалааҕа. Ол салаатын төлөрөн, 1962 сыллаахха Москваҕаагы физкультурнай институттууҕа салаатыгар үөрэнэ киирбитэ.

Институтка үөрэнэр сымдарыгар көгүд түстүүнэн
аһынчаа туран дьарыктанмыта. Хол көрдөрүүтэ түр-
аһык үүнэн испитэ. «Буревестник» ДСО күрэхтэйиш-
э ССРС студениарын чемпионата, Нальчик куорат
«Медиста» кинигин экзаменнаабыттара. Ити курдук
көтөн ара ордук нэм цингэр. (1963 с.) ССРС спорду-
н кинтааа буола үүммүтэ.

1941 жылдаахха «Кыым» хаймакка Москвада үөрэ-
бүтэ студенттара Иван Аяитов уонна Николай
Федосов ССРС спорду маастарын дастабырыанна
уонна значогул туһуттарын туһууан суруйбута.
Икки сыл субуруччу дойду столицатын—Мос-
квалары үөрэттэ. Чэмпиионун аатын ылары ситиспитэ, Бүтү-
сүс Союзтун чемпионуна аатын ылары ситиспитэ,
«Буревестник» обществото чемпионуна
аатын ылары ситиспитэ, профсоюзтарын күрэхтэринин
призеруна буолбутун биллэрбитэ.

Үстүүн сэтгээрээчилэр Иван Аляптов тустар
61 сыйлаахха Дьовуускайга ытылалдыбыт Россия
чемпионатыгар көрдүттэрэ. Ойно маастар утарыл
чыларын хөһөнхотуруп аныгыттан ылан баран к
рип-кэдэрийэ быраҕарын өйдүү-саныы сылды
бөөхтөөхтөөхтэр. Кини бу чемпионатка Москва
эрчэллннэ суох, форматыгар киирбэккэ э
чемпионын кэһинтэн тута кэлэп киирсибитэ, та
Ол да буоллар, орто көрдөрүүнү ситисин
24 буулаага бөдөстөрүттэн 12-с миэстэ бу
Хайа уонна дьовуунаахтык хансыһан, соҕуру
кэлэп бөдөстөр тустар кыахтарын байатын дь
ар-арыһан-биирбитэ биһиэһинэрэ салгыы тустан к
Николай Гоголев иккис буолбута. От
Федот Федотов уонна Константин Луковцев СС
тустарын үнүмүтүн аан бастаан Саха
тустарыгар көмөлөсүттэ. Адыһаа Иванов чемпи
тустарыгар көмөлөсүттэ. Адыһаа Иванов чемпи
тустарыгар көмөлөсүттэ. Адыһаа Иванов чемпи

Энэ с. үзүүний бүтэрсэн кэлэн. Дьокүүсканта

—Ол тух үладаний, добоор. Кэл бэттэх, чугаһаа,
—дизэтэ дьһэрлэх киһи эйэ-дэмнээхтис.

— Хайдах өвчнүүк буюулай, дооноор. Сөнөддүг сүлддэ-
дүйн дүн... Түстүүк буюубат кннхэхэ бнрчнннн бнр
буюуухтнх. Овчнүүк бнрчнннннннннн дүн?

Кийн эрэ буоллар, олуйтардын, Очотокову оё му-
пунка ыктардагына, туохтан эбитэ буолла, кэтин
гуттан көрөр идэлээх этэ. Мин да оныу таланы.
Хэс кэтиним барахсан чоройон ахан сыдаа, бу ээ...

— Дмитрий Петрович, эн, үчүгэй түстүң буурагып, катарын сымсыат курдук бөк-бөкүтүк... Оттоң бу мине... Бу чөройбон ахан сылдыар э. Мантан хар-бааталлар эрө түтүгэри сороон түһүрүллэр... Эбизини курдук бөкүтүк эбитэ буоллар, минилэрэ мүчүл бэригэ өтө, минин буолууларына м. ийдоох баспын бийин тарда сыһаллар...— дэстим ийиһилэ сага таһаарым.

—Бий, дотоор. Ол тугайг хуух аашаах буюу бид тэгэхтээхний? Бэл, хамна хөрүүхэ.

Очигнуу бэлтгэлтийн туруум дуо, олохор хили
нэлэлтэйгээр мөрийнх басныг уулам гэрлэм. Дунд
рийн Петригийн бар болгоомлоохтойг тэтгэсэт санаа
бар бэлддэг ухуунуу, нэгдэхийн бигдэн эмсрийд:
уоһна:

Уо, дээ, кырдык, тустуу булан торооботх ка
тэхтэхэ эбижии, добоор, бу... Ыл гуохтаа... Учуутал
гар тийэй кун сарсынгыттан тустуу секшатыгар
сэлдэмбат үүбүи дэр. Коркни бонгүлээтэ днэ эт
Кини барыта хайдах тустуук булан төрүй... Үөрх
хэр үчүгэй ниниги? Кини үүһэригэр-сайдарыгар ха
бысха элбэх. Мишги бонгүлээтэ диэтэххинэ ыла
ныахтара, — диэтэ.

Кийн дэвтэртэй хайдах тутан-хатан тахсыг
нийн күн бүгдүүдэр дээрү субу анэн өйдөөбөгнү
Араана, мөрдөхүүбүн ылыннарбыт кийн үөрүүбүтэн
сүхрүтэн да тахсыбыт буоллахына көгүлэ, Тусту

КИНИТТЭН ӨССӨ ЭЛБЭБИ КҮҮТЭРБИТ

ийн» ДСО үеэбэлдсвэрээр эхэлснээр старший тренер нэн аламжиралтай. Үрдүкү спортивнай үөрөхтөөх специалет собуруу үөрэнэр сэлээраргаар дайду иһнээр илгээлээтэй элбэх туршардарга кыттыбыт оныта, үестү эйгэтнээр кизе биллээт тренердвир үлэинэр тире буолбута.

1967 сылаахха Улуу Октябрьскай революция 50 сыла тухалар өрө күүрүүдэх үбүлүүдүк сылыгыт Илал Аянттов Саха сирин көмүс тустуга сүүмэр дэмийт хампаандатын чилиэннэриң элэбиһа. И сыл республика сүүмэрдэмийт хампаандаа сайы Ленинградна РСФСР норуоттарын үбүлүүдүк спартаадыгар кыттыбыта, Александр Иваров кийб көмүс. Петр Алексеев бөрүһа медаллары ыдыта. Саха сирин хампаанды Россия 43 уобалаһа, таң, кыраайдарынан автономнай республикаларыттан кэлбят хампаандартан үбүс бириннэһх министа тахсыбыта.

[illegible]

Эмгэ бу сым сэтнннн мйга Казахсан саа
ганда куоритыгар Нурейн Абдиров бырдннгэр Бү
Сомжтаалыа турнирга байата тустан үһүс мпост
мыбыха Саха сирин тутууктарын эрчийси, сала
илдыс сылдыбыта. Роман Дмитриев, Николай За
ров уонна Вячеслав Карнов бу турнир чемпионна
лап буолбуттара.

1969 с. республика «Урожай» общественный фонд
по Россиида ситбишлэхтин тустай, Россия «Урожай»-
ДСО-тин сүүмрэдэмнэт хамаандатыгар кирисэн, И
гарияда орууттар икки ардыларынаады турни
кыттан дойдуларыгар кыайы кынаттанан эрг.

UDC 583.987.001.1

Франция отгүтгэн «Томисон-ЦСФ-ЭХИС» бо
ния КГТ дойдуларьгар программаларга дирек
Минель Натт дуогабарга илин баттаата. Россия
түтгэн контрагы түбөрөннэ хэс дахин нигэр
тээх тарилталар, ол нигэр «Сахааэроконтроль» Г
СР Правительствоын илинэн салгын транс
уаарленнеста, РФ федеральной авиационнай су
ната, Россия ОВД госкорпорацията, Оборона ми

секциятаа илн курдук судургу эрэри үтүө өй-
добулалар уурайбытым. Дмитрий Петрович Коркин
илинтин сылаанын билэн хаалышын уонна ол үү-
гүсигэ, кылгастын да буюлар, киинини көрсөтүбүн
күн бөкөнүн курдун күндүтүк өйдүүбүн.

Өйдүүгүй уонна махтана санымын хомтордуу
хүснэртэрттэн, «Кийн барыта хайдах түстүүк буол-
лаа түрүй...»-диз уоскутуулаах, дини толкуйдаа-
һынаах тылы эиниттэн. Ого барыхан доруобай,
күүстээх-уохтаах буолуон багараа жэмээх буолуо
дуо. Сүрэх багатын сүлүүх кыайбата дин
эинэ баар буоллаа. Оттон ого күүнэ-уоба тийбэккэ
түстүүк буолар багатыттан айкаастара хайдахтаах
курдук ырааханын педого-тренер Дмитрий Петрович
кэмээтэ атас за сөпкө өйдөөбүт эбит диң санымын.

Кэминиги кэмигэ Д. П. Коркин үтүөтүп, өлгүтүн кэмсиппэлэрин, кининиэн кээн тутталларын үөрө истэ-
бин. Кырдык, бийиги Петровичыг Саха сирин ба-
ры норуоттарыгар үтүөлээх-өһөлөөх кинини буолар.
Ага дойду улуу саргыга сабаланыан кинини хайыһар
спорада олус күүскэ сайдыбыт эбит буолуоһун, са-
рин кэминикээни сыалларга сахалар кини үтүөтүүдэ-
рын искусствота үөскээн-үүнэн, күүһүрэн-үрдээн
тахсытын уһулуччулараа элдерини, тарйыаччыты-
ни Дмитрий Петрович Коркин буолбута. Кини ис-
торическай өлгөтө туохха сытарай? Саха кинигэ-
айылдааттан бариллабит дьэбурун аан дойду таһы-
мыгар таһаарбытыгар, Сарни охсухтуттан, сүттан
кураантан эмсэҕэлээбит Чурапчытыгар олоххо тар-
дытыланы биэрбитигэр уонна бүтүүн Саха сирин
былайын тухары сүүдү суолталаах финансий куу-
тура саяа элэгин айаан таһаарбытыгар хоолдуй-
таах байан хонкубан туран сүгүрүйбүн, махтанабын.

Сэвэгн ТУМАН.
РФ Суруйлааччлалын союуун члвнн, СР кул-
туратын үтүүлэх үлэнт, «Чолбо» сурунал
отеркаба уонна публнцнстнкаа отделин
сэлбэднссэй.

биттара. Хамаанда састаабыгар Саха сириттэн Ар-
дуй Аманатов, Иван Соловьев, Вячеслав Каршов, Пе-
Калачев уо. д. а. бааллара, Маиша дагатай оттахх
Болгарияга тахсан күрэхтэһиннээр чугаһабыттары
эиннэ биэр кыттааччы ыалдьан хаалбытыгар трий
Иван Авиновт бэйэтинин киирэн тустан хамаандаг
гар олус наадатлах өчкөкүлэри адалабыт диир биэр
Саран, үлүһүлүмт хайаабытара кэһсиппэлэр.

Үелээнлэхтэрэ Инал Афанасьевичийн олуу үөрч
нэн, үтүү мэймилээх, бүлүүдэх өмшүүулаах (вор
дүүс хэлээнлэх) иетиг дотор, хамаанда туһуу
төрөлөөн табаарис бидимытын биллэлээр.

«Иван көбүрөгө тушта сымдаан, илал илиптин уулаааччытын хоннохторун аныяанан уктар эр», дэрига-кадэрийа бырааар идэлээх. Бу албаны үзүтүк өнгөрор—көрөншай быраарыага. Кини ханыага сүрдээх темнэлээхтик ктирэр. Түргэниин ханыар дьоннуун табыллан тустар. Ардыгар барт харахтик хотуталдыр. Оттон кэтээр, бытаанык кинсэр дьонго үөрүйдэ суох. Мэстэтигар сатаан тубат буолан хаалар»,—диэн туурар эрийбит-тамыб тренерэ Дмитрий Петрович Коркин үөрөнөөттин Иван Алпатов тустар уратытын билиэтээн. Алдас бу кылгас сыана билиыттан Иван хайдах т

Туох да дыабит иһин, кини тренеринэн үлэһэ улааҥа кэмигэр сыаналаммыкка хаалбыта. Оччолго «Кыым», «Молодежь Якутия» уонна «Эдэр коммунист хаймактар» страницаларыгар «И. Адынтово» диэн иккэ баттааһыныах спорка аналлаах проблемнай ыстабаллар, үгүс информациялар бэчээттэнэллэрэ. Бас спортсменнар, кини туустуу сайдар кэскиллэрин руйар элэ, баар итэҕэстэри да түмүкүтэ, спортуу ратыыга үлэһэргэ этэрэ. Холбоһор, «Хангабай кини аартыкка», «Сахаттан бастагы олимпиец» уон. д. а. ыстатыйаларыгар, Нууччалык тылынан санаатын таһыру суруйар дыобурдааҕа. Киниттэн тэҕэхэй жүрүмүстөх таһар кыах, дыобур баар иһэ этэ.

Бэйгээ уратыг тустар стилдээх спорт мастара, гэгдэн кюокаммат теоретическай билилдээх тренингийнэй үлэбит Н. А. Аминтов биеэ уян дахь туолбакка сэлдэн, үзэлнэр кэмнэ үгэннэр рашан шарынтан олохтон эрдэ туоралбыта. Тусуу танталаччылар кинитэн элбэди күүтэллэрэ, туолбакка даалбыта хомолтолоох.

Платон КОРКИН

терство, каттыны ылылар. Генеральный са
зыг «АПРОСА» АК буулла.

«Томисон» урукку өттүгөр салттананан сылды
управлениени манык систематын Литвада
Узбекистанга туруорбута. Россияда манык
май аныгы система атын регионга суох. Тут
3,5 жыл устата барара былааннанар.

САЛГЫНЫНАН СЫЛДЫРЫНЫ

УПРАВЛЕНИЙ СИСТЕМАТА САНАРДЫАЛ
ДӨЖУСКАН, Франция «Томсон-ЦСФ-ЭРСИС»-д
матан кытта алтынны 10 күнүгө түрөткөн
экибэр бийлыгынан республика салтанаттан
матангыта управлений системата санардыал
тех. Технический быраймак биргертканын у
дөж. 1990 жылкыданна.

УЧУУТАЛБАР

40-тан дахь сэл утга суоцастаахыг учуурталлалар, улахангын: убаасталар, талтлар кишибэр, норуот үөр-рорингийн туйгунугар Александра Семеновна КОР-КШНАБА—Кириллинаба, оловун доторо, улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин торообута 70 сылын туол-бут үбүлүйүгүн эбэрдалаан турамман, бу хохоммун амыабын.

Учууталыг, хүн-хүнбилт,
Ордоогүй эл хүнийг
Олох сырдыг аартыг
Эрдээхтик сэтгэн килдэрт
Өйдүүбүн баатарыг
17 булалмыг дийлж
Аларга, хотуулаа, с
Дяанын тэрийн ба
Эдэрхэн, суурьчээ сааст
Курбуу-көп бийшлээх
Унун хойуу сүхуохтаях,
Онуу бэйгээс бэйлээх.

ЧАКЫР ОРТО ОСКУЛАТЫН
«САРЫАЛ» КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ СУРУПАЛЛАРЫ

Мингид сүүрүүг дариактыр учуутары — Николай Николаевич Адамов. Кини физик, бусда учууталыг аман ухуунуу үлэлзэтэ. Оскуулабытыгача Д. Н. Коркин төрөөбүтэ 70 сылыггар анализдах кресс буолубута. Онуо оскууста үлөөнзэччилэрэ бүтэ кини кытайлыгыныи.

«Чураанчмыг «Санга одоох» хамтат биршингээр бүхүт-
ту кроска Чакыр оркуудын хамтандаа үнэ мнэ-
тэгэ тивснбита. Бэйжэрын суурьт дистанциларыгтар
Маша Иванова уошш Беля Адамон бэ тэки. Даца
Кираллина лийнэ мнэстэлэргэ тах быттар. Оттон
асофнстаа кэсэрыгтар лийнэ, уоштар хамаандаалар
үнэс буалыгтар. Оркууда бэйжэрын хамтандаа
Мамдавалова В. М. Карлов - Агтаары биршингэр
күрэхтэнгэ амна сүлхүн хээхтик дуган биринстэх
мнэстэгэ тивснэ кылдыг эрэ.

Маша ОКОНЕШНИКОВА,
ихэнэ кызлас үөрэнзэгчтэ.

Мин хэс сиймн айы эббэр Тааттада Чоркөөхө сыймыг барар үгстээхнин. Быйыл даганы ол сиринэн баран икки мй сонньон-көрүлэн, үлэлэн-хамсаан, Таатта үрэх ыраас уутугар дуоһуя сэтүүлэн кылды. Чоркөөхө ийэм ийэтэ Ефимия Семеновна таайбынныа Константин Васильевичтай элэрүүлэ.

Чорвоох зан дайду үрдэй бумлэр музей-комплекс таах. Манна тагара дьэзүүн суруулагчын В. Г. Короленко Аймага ололто багланни, полнотымынай-дар баладаныарни, саха урбатын түүн-баар ис тэ-биринниини турайларни көрө сүрдэи интэриэһинэй. Хаайылыах сибирькэтүн көрө дьэ дуулам.

Н. А. Ойуунуудтай үерэмжит бэлүүлэлт баар. Билэ-
тлэ бэлүүлэх бодлого нийт эрхтэйх улахан да ула-
хад сэтгэ бэлүүлэлтүүтгээр, бэрлүүх бийтэ улахан
бэлүүлэлт үс алаагдмал бодлогогдур.

[illegible]

Артем НИКОНОВ,
АЛТЫН КЫЛААС ҮӨРӨНӨӨЧҮСҮ.

ДЮКГУСКАЙ. Балабан 14—19 күннэригэр
Брыгин Сакс куоракка «Экология уонна кири ырааста-
һыыта» норуоттар икки ардыларынааҕы конгрессе
мыылдыбыта. Оно Саха сириттэн биллиилээх нору-
от эмчтэ Тиша Анисимова кыттыыны ылабыта.
Программа быһыытынан кири дьобуэ бөлөххө киир-
сэн Н. Бурденко аатынан санаторийга бэйэтин дьо-
бурдарын көрдөрбүтэ. Ол кэминтэн «Медицинага са-
һаа күүзүмүн уонна норуот ыһымаларынан эмтэһини»
норуоттар икки ардыларынааҕы симпозиумта ыты-
рыллыбыта. Ол түмүгэр медицина уонна доруобуйа
харыстабыллар сайдымаларыгар кылаатын пини Тиша
Анисимовага Россия естествоһун наукаларын акаде-
митин алохтообут академик Павлов ордена тутта-
рыллыбыта. Ииниэ гыһан, бийиги биһир дойдудааххыт
бу үрдүкү наҕараада бастагы хабарыкатынан буолла

CHA.

Чурапчы орто оскулатын I категориядагы
19-с сызын музыкада үчүү

ДЮКУУСКАЙ даялзатын байылыгын дая
нан куораттаабы регистраццалыыр илалта тора
Илалта хамсаабат байыга-дуолга уонна алу а
һинга бырааштары регистраццалыыр (С)

Кыч тынадаас, тыны сүөнү сүтүстүрүх Мурун-
найа томондугар Северий пер, 5-№-гэр Дыңнан.
Василий Николаевичка кэлэн дьубүһүстөн ыдыры
гар, Эбэтэр 2-№ дээх ыныока кэлэн батыр.

Продается (недорого) приватизированная 3-комнатная квартира, 2-й этаж. Отопление центральное, возле дома теплица, огород. Обращаться по телефону 21-596.

Кутас эргэн, ачыкхаллах, туура муостхах тыһи
гэнэ уонна икки тыра тыһабастар сэттээр.

Бийрэг оюу, дүүнүүд хара, саркүйтэй газраа нээх, цэвэр манган.

Искитэ талһа, дүһүнэ манган, ойоролугар сырдаах
гас ойуулардаах.

Кам көрбүт, билэр Чурапчы сэл. Новой ар. 2
А-гар эбэтэр 22-107 телефоныга билэркүчүлүгү
делоһубут.

X X X

Нүрэл дэлгүүнлэх, сүүнхүгэр үрүүлэх, туур, н
тайх аттамматах тйгадас сүүтэ. Иин нэрбүт, б
21-730 тел. билээрэгитигэр хонзоһобүт.

Аба дайду Улуу сэринтэи катталыаар, үнүсүттөрү
ветерана. Арымаах баһуэлэги алаутуллар.

ДАГДАНЧА Григорий Николаевич
элчиннь 16 хүнүгэр ухун ырахан ыарыгтын
олбүтүн, динигинк курутуйн турад, элчин-
ыгар, табаарыстарыгар, билэр дьонугар
тинээрэбит.

Уолзттара, кийинттэрэ, кыһа, күтүөтэ

Тыгш, үлэ ветерана, Октябрьской Революции
Үлэ Кышыл Знамята орденнаар кавалерлари. Да
ринг бөлүөлөгүн өлөхтөөрө

ПЕСТЕРЕВА Александра Николаевна
облбүтүнөн динир кутурбаанарын тараада;
— Кырдыгас эдвийе Александр Николаев
облбүтүнэн Диринигэри ойо музыкальнай оску-
латын директоругар Попова Фекла Владимировна
музыкальнай оскуола коллектива уулуунга
культура управленниета.

— Убаастыңар кийилэрэ
Николаевна олбүтүнэн
Николай Хомятиннар.

Няурба улауһун олохтооҕо, тыыл, үлэ аһыс
раһа

МИХАЙЛОВА Марина Гаврильевна
 элсүүтүгэр кыһыыгар, Мугудайдаагы кэргэн
 Ивантар «Бада санаа» авторскай кустуу-
 ыгар психологтыан үлэһин Ралда Иванова,
 кутуотугар нэһиллэч баһылыгар Федер Нико-
 лаевич Терюгиннарга, кинилэр оҕолоругар 19
 рин кутурбаммытын тирдэбит.

Мугудай нэһилиэгийн дьаһалтата, олохтоо
оскуола айтынысууһунтаа, профсоюз

Автор сурутуар аталар
санаа редакция позашаа
малдын сөн түбээр бузгуну
Сурукка ыйылар чагын
кырдыктаахтарыгар аман

Убийцабыданных Герой-ица Елена Васильевна уо-
на Петр Гаврильевич ПОКОТАРЫ ица буолан бири-
га озорбукуту 50 сыдыан итиник, истиник озе-
дэлибит.

Энгийн 12 өдөр туратан, нэгэн-үрэгтэн дмөн өлгөр-
тообуусуунаа, сайнаас сайнаагаа, сайнаагаа өйдөөх,
тэнийн-чөднийн, саха саргыгын сэлэйсэр үечит дмөн-
иц үтүү хэлбэр бууларгыгын илэн тугтабыт, мах-
таабыт, Оруутун да оолсоруугтар, елэнсэргитүгэр
тирэх-ийбүл бууларгыгын багарабыт.

Азагар нэлмэргин дьһаагата.

х х х

Убаастабылзалах Герой-ийэ Елена Макаровна уоца
на Михаил Никифорович ТИМОФЕКЕТАРЫ мал буо-
дан озорбуккут 50 сылаан-ыктык, истинник эбэр-
дэллэбит.

Энгийн 10 орону нутан-үерхэсэн, дээн охорон олох
гуулулар үктэнэрбиксэнтинэн хээн туттабыт. Огдолор,
тутугар, слэннэргэнтигэр ойбоуа-тирэх буулан сэлдэр-
ытгыгар, тус бэйлэртигэр уонна дээн кэргэтэргэнтигэр
үүс үөрүүнү, дэолу багарабыт.

Алаар нэһилиэгин дыһаалтата.

1251521251521251521251

АТЫҒЫ

Сага исландская, чехословацкая от охоту. 23-224
тел. бидеит.

Редактор Г. Г. ПОПОВ.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапча, ул. Калла

Маркса, 26 «л». ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 21-332, отделы — 21-265, магазин — 21-505.

Чурачинская улусная типография. Изд.
2002. № 116

CHINA: 110.